



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-10-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition

9 781920 458102



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-10-2



SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya |




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Klase:

E boaleditswe
ebile e sepelelana le
CAPS



SEPEDI LELEME LA GAE

Puku ya 1
Kotara ya 1 & 2



Mdi. Angie
Motsekga, Tona
ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa
Thuto ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motsekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.





Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahlé barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano	Seriti sa botho	Bophelo
<p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p> 	<p>Hlompha bohole. Bontšha go loka le go hlokombela.</p> 	<p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p> 
Ba lapa	Thuto	Mošomo
<p>Godiša o be o hlomphé batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.</p> 	<p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.</p> 	<p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p> 
Tokologo le tshireletšo	Thoto	Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo
<p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p> 	<p>Hlompha dithoto tše ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.</p> 	<p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p> 
Tshireletšo	Boagi	Tokelo ya go hlagiša maikutlo
<p>Hlokombela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokombela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p> 	<p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p> 	<p>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.</p> 



Mphato
wa




L e i e m e I a g a e

SEPEDI

Puku ya

I

Puku ye ke ya:



Morero wa 1: Sekolo

- 1** Dira seo ba se dirago 2
Kopiša boemo bja bana mo diswantshong. Tshepedišo ya ditho
- 2** Mmele 4
Ditho tša mmele
Theeletša gomme o šupe setho sa maleba mo mmeleng. Segia diswantshwana tša ditho tša mmele, o di mamaretše seswantshong sa maleba.
- 3** Nngele le mmagoja 6
Mathoko
Latela /Gatiša seatla sa nngele le sa mmagoja o bale menwana.
- 4** Nngele le mmagoja 8
Mathoko
Bontšha seatla sa nngele le sa mmagoja
Go ngwala: Go gatiša
- 5** Ithute go ngwala leina la gago 10
Go ngwala: Pharologanyo ya diswantsho, šupa gomme o dire sediko ditlhakeng tša leina la gago.
Ithute go ngwala leina la gago.
Methalo ya go theoga: thala dikotana tša difolaga tše. Thala dikutu tša matšoba a.
- 6** Ba gokae? 12
Maemo mo sekgebeng: Go bolela: Bolela gore bana ba gokae mohl: godimo ga, ka fase ga, pele ga, ka morago ga.
- 7** Na e dira lešata le lebjang? 14
Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta mang? Na e dira modumo o bjang?

- Pharologanyo ya diswantsho,: Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo. mongwe.
- 8** Boipabalelo ka gae 16
Go bolela: Šupa seo se lego kotsi mo seswantshong. Hlaloša gore ke ka lebaka la eng se le kotsi.
- 9** Go nyalyana 18
Pharologanyo ya diswantsho, tirišo ya ditho. Thala móthaló go nyalyana ngwana le mmagwe.
Go kwa modumo: Phoofofo ye nngwe le ye nngwe e dira modumo wá mohuta mang?
- 10** Phapoši ya ka 20
Dingwalopono, go bolela: Bolela maina a dilo tše de lego ka phapošiborutelong. Ke dife tše le nago le tšona ka phapošiborutelong ya lena?
- 11** Selemo le Marega 22
Mebala le dihla: Dira sediko diaparong tše re di aparago selemo, ka bohubedu, gomme tša marega ka botalalerata.
- 12** Bothakga 24
Dira sediko go dilo tše re di šomišago ge re hlwekiša.
Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela mohlala wa mararankodi.
- 13** Bagwera 26
Go bolela ka seswantsho
Ka sekolong / Ka phapošing
Bolela ka seswantsho
Modumo: a

- Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 14** Modumo: a 28
Ithute go ngwala tlhaka ye.
Modumo wa mathomo: Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo wo a.-
Pharologanyo ya diswantsho; Nyaka gomme o dire sediko go seswantsho, tlhaka goba sebopego sa go swana le sa mathomo.
Go nyalyana mebala le dibopego.
- 15** Go thuša 30
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: b
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 16** Modumo: b 32
Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b.-
Ngwala tlhaka b, dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.



Morero wa 2: Go bapala mmogo

- 17** Re a bapala 34
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: e
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 18** Modumo: e 36
Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka ye e.
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo e.-
Ngwala tlhaka ye e, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 19** Re bapala morabaraba 38
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: p
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 20** Modumo: p 40
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: p
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo p.-
Ngwala tlhaka ye p, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 21** Ke ya sekolong 42
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: i
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 22** Modumo: i 44
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: i

- Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo i.-
Ngwala tlhaka ye i, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 23** Morutiši wa ka 46
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: t
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 24** Modumo: t 48
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: t
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo t.-
Ngwala tlhaka ye t, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 25** Go bapala mmogo 50
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: o
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 26** Modumo: b 52
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: b
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b.-
Ngwala tlhaka ye b, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 27** Go opela 54
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: m
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa

- 28** Modumo: m 56
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: m
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo m.-
Ngwala tlhaka ye m, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya dítlhaka.
- 29** Go ya gae 58
Go bolela ka seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: u
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 30** Modumo: u 60
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: u
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo u.-
Ngwala tlhaka ye u, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 31** Fihla o bolokegile 62
Go bolela ka ga seswantsho
Go bala lefoko
Modumo: s
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.
Go bala: Nyalyana dikarata tša mantšu le mantšu a.
Lapologa
- 32** Modumo: s 64
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: s
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo s.-
Ngwala tlhaka ye s, mo dikgebeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.





Morero wa 3: Ka morago ga sekolo



33	Go ja ka tshwanelo	66	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: c Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
34	Modumo: ê	68	Nyaka mohlala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararankodi. Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: ê Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo ê-. Ngwala tlhaka ye ê, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša mantšu ao a thomago ka tlhaka h.
35	Ka morago ga sekolo	70	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: r Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
36	Modumo: r	72	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: r Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo r-. Ngwala tlhaka ye r, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.
37	Dipapadi	74	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: d Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
38	Modumo: d	76	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: d Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo d-. Ngwala tlhaka ye d, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya ditlhaka.
39	Bothakga	78	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: q Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
40	Modumo: š	80	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: š Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo š-. Ngwala tlhaka ye q, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Go bala: Khalara lentšu la maleba le le nyalanago le sestwangšho.
41	Ikhutše	82	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: f Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
42	Modumo: f	84	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: f Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo f-. Ngwala tlhaka ye f, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.
43	Mošomo wa gae	86	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: y Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
44	Modumo: y	88	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo y-. Ngwala tlhaka ye y, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.
45	Bomma ba a reka	90	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: g Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
46	Modumo: g	92	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: g Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo g-. Ngwala tlhaka g , mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša dilo tše di thomago ka modumo g
47	Tate wa ka	94	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: w Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
48	Modumo: w	96	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: w Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo w-. Ngwala tlhaka ye w, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.
49	Buti wa ka	98	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: h Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa
50	Modumo: h	100	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: h Dira sediko diswantšhong tšeо di thomago ka modumo h-. Ngwala tlhaka ye h, mo dkgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Khala dibopego tše di nago le tlhaka ye, y ka boserolane le tlhaka ye, g ka botalamorogo.

Morero wa 4: Balapa la gešo

51	Rakgolo le makgolo Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: i Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	102	Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	le diswantšho.
52	Modumo: i Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: i Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo l-. Ngwala tħaka ye l, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	104	56 Modumo: k Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: k Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo k-. Ngwala tħaka ye k, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	112
53	Malome le rakgadi Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	106	57 Matšatši a matswalo Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	114
54	Modumo: th Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: th Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo th-. Ngwala tħaka ye th, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	108	58 Modumo: n Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: n Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo n-. Ngwala tħaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	116
55	Go thuša Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.	110	59 Go ja Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	118
61	Go thuša ka gae Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: z Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	122	62 Modumo: ô Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: ô Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo ô-. Ngwala tħaka ye ô, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	124
63	Serapeng sa diphoofolo Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: ts Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	126	64 Modumo: ts Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka:ts Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo ts-. Ngwala tħaka ye ts, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	128
60	Modumo: j Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tħaka: j Dira sediko diswantshong tšeо di thomago ka modumo j-. Ngwala tħaka ve j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	120		

Dira seo ba se dirago



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



Swara
hlogo ya
gago



Swara
magetla a
gago



Swara
mpa ya
gago



Swara nko ya
gago



Swara dikhuru
tša gago



Ntšha
leleme la
gago



Tswalela
mahlo a
gago



Letšatšikgwedi:



Swara
menwana
ya gago
ya maoto



Phatlalatša
menwana
ya gago

Otlolla letsogo
la gago



Swara
hlogo ya
gago



Swara godimo



Ikotlolle kudu





A re direng

Theeletša morutiši wa gago gomme o nyake o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo seswantšhong.

leihlo
nko
molomo
legetla
mafahla
letsogo
mpa

monwana
seatla
mogogorupa

hlogo
moriri
tsebe



monwana

meno
leleme
molala
mokokotlo
sejabana

khuru
leoto
lenao







Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

5

Nngele le mmagoja

Kotara ya 1 – Beke ya 1




A re thaleng



Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa nngele.

Nngele






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala o latele sebolego sa seatla
sa gago sa mmagoja gomme o bale
menwana ya gago.

Mmagoja



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


7


Nngele le mmagoja



A re direng

Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantshong.
Laetša letsogo la gago la mmagoja.
Laetša letsoga la gago la nngele.
Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.
Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.






Letšatšikgwedi:



A re thaleng




Thala dithapo tša dipalune tše.




Thala diphatana tša malekere a.



Thuša nose go hwetša letšoba.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



Ithute go ngwala leina la gago



A re thaleng

Dira sediko go tlhaka
ya mathomo ya leina la
gago.

E ngwale leboelela:

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Ngwala:—

Leina:

Sefane:



Letšatšikgwedi:



A re thaleng




Thala diphatana tša difolaga tše.




Thala dikutu tša matšoba a.



Thuša kankaru go hwetša ngwana wa yona.



Thuša mošemane go fofisa khaete ya gagwe.



6 Ba gokae?



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



ka fase ga
le pokisi




ka ntle ga
le pokisi



kgauswi le yo mongwe



ka gare ga
le pokisi



go kgorometša
ka morago

go dula gare

go goga ka pele



Letšatšikgwedi:



go dula godimo
ga setulo



Na e dira modumo wo mo bjang?



A re direng

Bolela modumo wo e o dirago
Dira sediko go dilo tseo di dirago lešata le legolo.







Letšatšikg wedi:



A re thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.



MORUTIŠI: Saena Letšatšikg wedi

15

8 Boipabalelo ka gae




A re direng

Ke eng seo se lego kotsi mo seswantshong? Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi?





Letšatšikgwedi:



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

17

9 Go nyalyana





Letšatšikgwedi:

Kgomotshadi

Pešana


Pudi

Kwana

Letsuana

Kolobjana

Lepidibidi



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

19




A re direng



Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



mokotlana

dijo tša
letena

sangwetše

matute a
dienywa (tšuse)


apola



bolo



kgati



dipuku




Selemo le marega



A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tseo re di aparago selemo.

Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tseo re di aparago marega.



Selemo

Letšatšikgwedi:



Marega

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Dira sediko go dilo tseo re di dirisago ge re hlwekiša.





Letšatšikg wedi:



A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikg wedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Ati Amo



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

anega





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

a
a

aga

ata

araba

amoga

anega



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo

Ati



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.



Modumo a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



chega



apola






a a a a a a


A A A A A



A re thaleng

Dira sediko go diswantsho tše di thomago ka modumo a.






Letšatšikg wedi:



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.



Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

a

a

d

b


a

b



Lapologa

Nyaka sebolepego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikg wedi



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo o wele.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



o	p	a	b
b	o	p	d
a	d	o	o
d	o	a	b





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

opa	oma	ota
ora	oba	bona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Amo o wele.



Lapologa


Anegela mogwera
wa gago ka seo
o se bonago
diswantshong tše.






A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo O mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



bola_



n_ga



sek_ _



n_se



n_k_



k_l_i

MORUTIŠI: Saena Letšatšikgwedi

Re a bapala

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rena re a bapala.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

emere





Letšatšikg wedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ema	epa	ela
lema	leta	lena



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rena re a bapala.



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone phoofolo.




Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re nyalanyeng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



epa

E e



emere

e e

E E





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

I _ som _



s _ boko



s _ k _ p _



l _ l _ m _

l O

Re bapala morabaraba

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re lebelela papadi.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

palo	pela	pula
pane	pene	pudi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.






Re lebelela papadi.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re nyalanyeng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

	pudi Pp pitsi
--	------------------------------------

p p
P P






Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo P mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




itša

ene



ente



udi

21 Ke ya sekolong

Kotara ya 1 - Beke ya 6



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Itu ke leina.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



i	e	o	i
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	i

dipikiri





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bina	dila	dira
diba	kiba	rita



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.




Itu ke leina.



Latiša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.

Lapologa




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leihlo

I

i



inama

i :

I I



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo i mo sekgobeng go feleletša lentšu.



sep_kiri



hlapi



le_no



masw_



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ga go tonye.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



t	d	j	t
i	f	a	j
t	a	t	f
f	t	j	i





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ga go tonye.



Lapologa


Feleletša dipatrone tše.



eeeee



ccccc



gggggg


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho. Khalara seswantsho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



tala





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



tafola

_eye

_en_e

_ama_i

_uku

lebo_o

le_olo

le_amo



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



motato

motapa



leihlo

leino



tamati

tapola



tente

sente



tadi

topo



seledu

setulo

Go bapala mmogo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo le Ati ba a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



b	s	e	b
e	b	o	s
b	s	x	b
s	u	b	a





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bana	bela	bona
bala	bega	bopa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.




Amo le Ati ba a bapala.




Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehlaga.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



...



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

Modumo b

Kotara ya 1 – Beke ya 7



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

Bb

bupi
Bb

bala

b
b

B
B






Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantšhong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatelela modumo b mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantšho.



bana



lebati



seboka



thaba



A re boleleng

Opela koša ye o e ratago.
Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Bana ba bina mmogo.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



m	n	u
a	n	m
u	m	n
m	u	n

mpsá





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

mare	meno	moro
mabele	mebu	mona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bana ba bina mmogo.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:




ID ya ka

Leina: _____



Sefane: _____

Letšatšikgwedi
la matswalo: _____ / _____ / 20 _____




A re thaleng

Latīsa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



mpsā




m m

M M



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentšu leo le thomago ka modumo **m** le
se se thomago ka modumo **n**.

m

n




A re ngwaleng

m

n

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye
mantšu le seswantšho.




_e _ o



_aswi




_pša



_are



_oko



le_aka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



ABC Medumo


Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



u	d	p	a
a	u	a	u
d	u	d	u
b	d	u	a

utama








A re thaleng

Latša methalo ya marontho go thuša hlapi go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.




u u

U U



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam_ne



r_la

k_b_



p_ku

kh_d_



p_la

Fihla o bolokegile



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Sekolo se bose.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	s	s	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	s	a

serurubele





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.

Sekolo se bose.



Lapologa

Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.

MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi

63




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo



serurubele

Ss

sefofane




S s S S S S

S SSS



Letšatšikgwedi:




A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **S** mo sekgobeng gomme o nyalyane mantšu le seswantsho.

 sehlaga	 _e_epe
 _eatla	 _efofane



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

**Buti o kgêma
apola e khubedu.**

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



ê	n	m	ê
n	ê	a	n
u	ê	u	a
ê	u	n	ê

tsébe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



serêthê

sekêrô



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.

Buti o kgêma apola e khubedu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.










MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



sekero
Ê ë



ê ë

Ê ë



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Ngwala modumo wa ê mo sekgobeng go nyalanya lentsu le seswantsho.




____pa



ts ____ b ____



sêk ____ rô



ser ____ th ____



r ____ ma




____ la

Ka morago ga sekolo



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke raloka ka bolo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t



radio



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

roka	rêma	roto
radio	ranta	reisi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.



Ke raloka ka bolo.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantsho sa maleba.



thabile



nyamile



befetšwe



tšhogile


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Rr

roto



r r

R R



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go diswantsho tše di nago le modumo **r**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **r** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalyane le seswantsho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantsho sa maleba.

_anta	
_adio	
ku_ anta	
se_u_ ubele	
mohla_e	



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Dipapadi di lokile.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	h	n	d
h	d	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

dula	duba	duma
dira	dila	diša



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Dipapadi

di

lokile.






A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Dd



dikolobe

dinamune

d d

D D



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **d**.




A re thaleng

d **b**


Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu
le seswantšho.



_olo




ikolobe



ipanana



ipopi



lee_a



ietia



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng

Rati o šomiša meetse a go fiša.



modumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



š	d	p	d
a	b	š	p
d	š	d	b
š	d	p	š

šeleng





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

morišana	lešaka	lešoko
pešana	lešela	lešata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o šomiša meetse a go fiša.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tsena le gore o bjang ge sekolo se tšwele.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.




A re thaleng

Khalara seswantšho go ya ka mebala ya medumo ye.



p= š=
 b= a= d=





Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

_au




_itsi



pe_ana

_onki



mp_a

_eboko



_are

_ubu



__ena

_oga

_mutla


__ou





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rati o dula fase.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



f	e	z	f
a	f	s	o
c	z	f	z
s	f	z	a



fologa



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

fala	fata	faga
fepa	fega	fela



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o dula fase.



Lapologa

Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



Ga a kgone go fologa.


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



f f

F F




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantsho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantsho sa maleba.

_eiye

le_o_a

le_ego

_olaga


_oreimi





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo


Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j

yokate





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ya	ye	yona
yo	yeo	yela



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantšho sa maleba.



yo_yo
bo_a
_okate
_ela
se_alemo_a

MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi

87





A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



(), yoyo



y y

Y Y




Letšatšikgwedi:




A re thaleng

Khalara dibopego tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.



A re thaleng

Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le
nyalanye le seswantšho.




bo__a



_okate



_o_o



se_alemo_a

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

Bomma ba a reka

Kotara ya 2 – Beke ya 4



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Mpša e gadima Ati le mma.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	g	p	g
a	b	a	p
g	a	g	b
a	g	p	d

gauta





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

gapa	gana	gare
gola	gata	gela




A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.



Lapologa


Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantshong tše.



1



2





3




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



g g

G G




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.


le_ otlo

moa_ o

le_ etla

_auta

le_ apu



47 Tate wa ka

Kotara ya 2 – Beke ya 4



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke tate wa ka.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tawana	wela	wulu
lewatle	powana	dinawa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Ke tate wa ka.



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising
lef e gomme o a mamaretše gona fao.



a



e



i

hlapi



o



u

loga	lema	kefa	fihla	pudi	mela	puku
leta	lota	mala	pula	loka	kubu	fiwa


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



W W

W W



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo W.



A re ngwaleng

Ngwala modumo W mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tša
mantšu ao.

ta__ana

dina__a

_ulu

le__atle



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Hemene o a lokiša.

ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



h	j	g	h
g	h	g	p
h	a	h	g
u	p	a	j

hempe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

hem	a	hol	o	hun	a
hibila		ola		ula	



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

99




A re thaleng

Iša bana ba
sekolo ntlong
ye khubedu.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



haraka



amola



arepa



elikoptara

hambeka



empe



otele



ubedu



A re thaleng

Thala diswantšho tša mantšu a.

hempe

haraka

hambeka

hamola


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Ba laela bana.

ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



I	d	I	d
a	b	a	p
d	I	d	I
a	d	I	d

leeba





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

loma	loba	lapa
loka	loga	lata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



Ba

laela

bana.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale



sefsa



tšofetše



monnyane



MORUTIŠI: Saena




Letšatšikgwedi

103




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng



Ithute go ngwala modumo wo.



leeba



legotlo






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

_eoto



_egapa



_etlakala



_ebone



_egokobu



_epogo



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Bona ba bogetše
thelebišene.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



th	r	th	f
t	f	t	th
r	t	d	b
th	r	f	e

tharo

3



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

thipa	thaba	thuša
thata	thala	tharo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.

Bona ba bogetše thelebišene.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se bogetšego.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

107




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le
nyalanye le seswantšho.



__aba



__utlwa



ru__a



A re thaleng

Khalara tharo ye nngwe le ye nngwe ka mmala wo o o ratago.

tharo

3

3

3

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke thuša mma le sesi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



k	v	k	u
t	k	t	m
k	n	k	u
v	u	v	k





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

kae	kobo	kamo
kala	kofi	koma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



Ke thuša mma le sesi.



A re ngwaleng


Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa



Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepé.





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



katse

Kk**K** **K****K** **K**



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k
l
s

koma

loma

soma

g
r
m

ola


r
l
t

ta
ka
ba



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

**Nano o tima
dikereše.**




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



n	d	n
a	n	a
d	a	d
a	d	n





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

nama	noka	noko
nako	nona	nona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego
dikarateng le ao a latelago.



Nano o tima dikerese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala dikerese godimo
ga khekhe go laetša
mengwaga ya gago.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

115




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



n n

N N



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t
f
m

b
n
l

l
h
r

f
s
j



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re ja dijo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j

jeresi





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ja	jеле	jela
dijo	bojato	sejato



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng
le ao a latelago.




Re ja dijo.



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



tate
mma
sesi
buti
makgolo
rakgolo

MORUTIŠI: Saena [redacted] Letšatšikgwedi [redacted]

119



Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j

t

f

t

g

j

t

j

t

t

f

a

f

d

f

t


p

j



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Jj

jeresi



j

J






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantsho.



dijo
pelo



diatla
diapole



jamo
jase



jase
joki



jenale
joki



jeli
joki

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Goro o a ba hlôla.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



Ô	c	a	s
a	e	Ô	e
Ô	s	c	Ô
s	x	e	s

ôka





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ôpa	ôma	ômelela
ôpela	ônala	ôta



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Goro o a ba hlôla.




A re ngwaleng

Ngwala lef oko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Feleletša seswantšho se.



MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi

123




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Ô Ô

Ô Ô



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



ntlô
thaba



môba
rola




motho
tônki



nôga
nola



sekolo
nkô




roko
kobô



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re bona dipitsi tše nne.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	d	p	ts
ts	b	a	p
d	a	ts	b
a	ts	p	d

tsela





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tsela	tsêbê	tsoga
tseba	tsoma	tsena



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re bona dipitsi tše nne.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go phoofolo
go ya legaeng la yona.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

127



A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

TSts

TSts

tsoga



ts ts

TS TS



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng



Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentšu
gomme o le nyalanye le seswantšho.





nose	p dilekgwane
ogokolodi	
tši	erurubele
etsetse	
egokgo	eboko
egwagwa	
okgaditswana	
onang	mobu
ohlwa	

MORUTIŠI: Saena _____ Letšatšikgwedi _____

A a		Nn
Bb		Oo
Cc		Pp
Dd		Qq
E e		Rr
Ff		Ss
Gg		Tt
Hh		Uu
I i		Vv
Jj		Ww
Kk		Xx
Ll		Yy
Mm		Zz







Sega mo go methaladi ya marontho gomme
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



Disegwa tša ka

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo



Word cards:

Cut out the word cards on the dotted lines.
Match them with the word cards in the numbered worksheet.
Paste them over the right word.



13

Amo

Ati

15

Amo le Ati ba a bapala.

17

Rena

re

a

bapala.

19

Re

lebelela

papadi.

21

Itu

ke

leina.

23

Ga

go

tonye.

25

Amo

o

wele.

27

Bana

ba

bina

mmogo.

29

Ke

dula

gae.

31

Sekolo

se

bose.

33

Buti

o

ja

apola

ye

ncencane.

35

Ke

raloka

ka

bolo.

lokile.

ip

Dipapadji.

37





39	Rati	o	a	hlapa.		
41	Ati	o	dula	fase.		
43	Tate	o	lebelela	puku ya Ati.		
45	Ati	o	goga	mma.		
47	Ke	tate	wa	ka.		
49	Hemene	o	a	lokiša.		
51	Ba	laola	bana.	ka		
53	Bona	ba	lebetše	TV.	dizoo	
55	Ke	thuša	mma	le	sesi.	yj
57	Nano	o	tima	dikerese.		
59	Re	ja		dijo.	Re	
61	Meetse	a	ka	gare ga zinki.	63	

